

Moraćemo da povećamo carinske tarife ulaskom u EU

PODGORICA - Kada Crna Gora postane članica EU moraće da poveća carinske stope za većinu robe iz carinske tarife – kazao je u intervjuu za Pobjedu Mitar Bajčeta, šef Radne grupe za pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija i načelnik Direkcije za carinski sistem i carinsku politiku u Ministarstvu finansija.

- Danom ulaska u EU Crna Gora će postati dio zajedničkog tržišta na kojem se prilikom uvoza robe primjenjuju zajednička pravila, carine i kvote. Bićemo zato u obavezi da primjenjujemo zajedničku carinsku tarifu - objašnjava Bajčeta.

POBJEDA: U kojoj mjeri su sada carinske tarife usklađene sa EU?

BAJČETA: Od stupanja na snagu privremenog Sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima, Crna Gora je u obavezi da usaglašava svoju carinsku tarifu sa evropskom. Numeričke (tarifne) oznake robe sadržanih u tarifi se ažuriraju svake godine i usaglašavaju sa evropskim, pa se može reći da je crnogorska tarifa identična evropskoj u ovom segmentu. Liste farmaceutskih proizvoda na koje se primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine su u potpunosti usaglašene sa evropskim, dok će jedan dio priloga evropske tarife, koji se odnosi na poljoprivrednu politiku, preferencijski tretman pojedine vrste robe tzv. kvote postati dio nacionalnog zakonodavstva tek danom pristupanja EU, jer se odnose na zajedničko tržište i politiku EU prema trećim dr-

Državnom tužilaštvu podneseno je 11 krivičnih prijava u posljednjih godinu. Oduzeta je krijumčarena roba u vrijednosti od 501.576 eura. U sedam slučajeva službenici Uprave carina su spriječili krijumčarenje i oduzeli 60,20 kilograma skanka i 1,5 kilograma heroina

žavama.

POBJEDA: Kakva je kontrola ulaska i izlaska na granici i koliko je u posljednjoj godini registrirano nelegalne robe i koje?

BAJČETA: U posljednjih godinu Uprava carina je izvršila 72.561 detaljni pregled vozila i robe kao i 323 inspekcijske kontrole uvoznika. Utvrđeno je 402 nepravilnosti i izdato 407 prekršajnih naloga. Vrijednost izrečenih kazni je 251.265 eura. Nadležnom državnom tužilaštvu podneseno je 11 krivičnih prijava. Oduzeta je krijumčarena roba u vrijednosti od 501.576 eura. U sedam slučajeva, službenici Uprave carina su spriječili krijumčarenje i oduzeli 60,20 kg skanka i 1,5 kg heroina.

Kontrolu robe koja ulazi u carinsko područje sprovode carinski službenici na graničnim prelazima, kao i pripadnici odsjeka za suzbijanje krijumčarenja. Sprovodenje navedene aktivnosti na efikasan, stručan i profesionalan način, Uprava carina ostvaruje značajne rezultate, kako u povećanju naplate budžetskih prihoda i zaštiti carinskog područja, tako i u izricanju prekršajnih sankcija i naplati novčanih kazni. U skladu sa smjernicama Svjetske carinske organizacije,

Uskoro status ovlašćenih privrednih subjekata

POBJEDA: Koji propisi će morati da se donesu ili mijenjaju da bi se usaglasili sa EU?

BAJČETA: Nacionalno zakonodavstvo je u velikoj mjeri usaglašeno sa pravnom tekovinom. Crna Gora prati dinamiku izmjene carinskih propisa na nivou EU i vrši reviziju svog zakonodavstva. Redovno se uskladjuju nacionalne carinske tarife sa evropskom, donijeta je nova uredba o postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine, a ovih dana se očekuje i objavljivanje propisa kojima se reguliše status ovlašćenih privrednih subjekata na carinskom području Crne Gore.

U EU je u toku revizija osnovnih carinskih propisa, pa će naši naredni koraci biti usmjereni na donošenje novog carinskog zakona i uredbe za njegovo sprovođenje.


kontrole se sprovode na osnovu analize rizika. Fokus kontrola usmјeren je na rizičnu robu i lica, dok je carinski postupak za legalne učešnike predmet kontinuiranog sistema pojednostavljivanja i ubrzanja.

POBJEDA: Da li je sistem oslobođanja od dažbina usklađen sa standardima EU?

BAJČETA: Vlada je u aprilu ove godine usvojila Uredbu o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine, koja je u u pogledu liste roba koja se uvozi oslobođena od plaćanja ca-

rine u potpunosti usaglašena sa pravnom tekovinom. Treba napomenuti da evropsko zakonodavstvo poznaje oslobođenja i kod izvoznih carina, međutim ista nije mogla biti implementirana u naš sistem jer carinsko zakonodavstvo Crne Gore ne primjenjuje izvozne carine. Takođe, treba ukazati da su zadržana tzv. „nacionalna oslobođenja“, od kojih na ovom mjestu možda treba spomenuti samo ono koje se odnosi na uvoz motornih vozila od strane lica sa invaliditetom.

POBJEDA: Kakva je zdravstvena kontrola ulaska robe



Mihajlo Bajčeta

Sedam krivičnih prijava

POBJEDA: Protiv koliko carinika su podnijete prijave u posljednjih godinu dana?

BAJČETA: U posljednjih godinu i po dana za 15 službenika Uprave carina pokrenut je postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti zbog osnovane sumnje da su počinili povrede službene dužnosti. Nakon sprovedenih postupaka pet je dobilo otkaz, dok su trojica službenika novčano kažnjeni. Za sedam službenika Uprave carina pokrenut je postupak utvrđivanja krivične odgovornosti zbog osnovane sumnje da su povrijedili službene dužnosti kao što su zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad u službi.

i da li u tom dijelu zadovoljavamo standarde EU?

BAJČETA: Propisi iz ove oblasti su usaglašeni sa pravnom tekvinom, tako da se i kontrole vrše u skladu sa evropskim standardima. Kontrola zdravstvene ispravnosti robe je u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove (veterinarska, fito-patološka i sanitarna inspekcija). Službenici Uprave za inspekcijske poslove obavljaju kontrolu iz svojih nadležnosti na graničnim prelazima prije carinskog organa i izdaju odobrenja za uvoz, tranzit ili drugi zahtijevani postupak, uzorkuju i šalju na analizu uzorke, zabranjuju uvoz, na-ređuju vraćanje robe ili njeno uništenje ukoliko je zdravstveno neispravna ili nebezbjedna.

Obaveza carinskog organa je da utvrdi da li je za robe koje podliježu zdravstvenoj kontroli ista izvršena uvidom u uvjerenje koje mora biti priloženo uz carinsku dokumentaciju prilikom sprovodenja za traženog carinskog postupanja.

Saradnja između službenika ove dvije uprave je svakodnevna, kontinuirana i kvalitetna.

POBJEDA: Da li je tranzit definisan u skladu sa standardima EU i šta prednjači u tranzitu kroz Crnu Goru?

BAJČETA: Tranzitni postupak u Crnoj Gori se sprovodi u skladu sa osnovnim standardima EU i međunarodnim konvencijama kojima je Crna Gora pristupila.

Dalji razvoj tranzitnog sistema u Crnoj Gori u budućem periodu biće usmjerjen na ispunjavanje uslova za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom.

Pristupanje navedenim konvencijama, između ostalog, prepostavlja i implementaciju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), koji se zasniva na razmjeni elektronskih poruka između privrednih subjekata, nacionalnih carinskih ispostava i carinskih ispostava država koje su pristupile ovim konvencijama. Planirano je da ra-

zvoj ovog sistema otpočne krajem sljedeće godine uz podršku EK. Radi se o velikom projektu, koji će se finansirati iz sredstava IPA 2014.

POBJEDA: Da li Crna Gora ima IT sistem koji je povezan s EU sistemima - ako ne-ma kada je u planu nabavka?

BAJČETA: EU ima uspostavljene visoko automatizovane procedure implementirane kroz carinske informacione sisteme država članica koje međusobno razmjenjuju podatke. Pridjeljivanje Evropskoj uniji nije moguće bez punе implementacije ovih sistema i u Crnoj Gori. Ministarstvo finansija i Uprava carina aktivno učestvuju u pripremi i realizaciji nekoliko većih projekata koji će biti finansirani u okviru Instrumenta prepristupne podrške (IPA II).

Uprava carina je izradila ICT strategiju u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina koja definiše organizacionu strukturu IT projekata, primjenu IT standarda, ciljeve informacionog sistema, infrastrukturu i tehničko okruženje. Vremenski obuhvat Strategije je do 2020. godine.

Kako se radi i o skupim projektima za čiju implementaciju je potrebno i nekoliko godina, njihova realizacija se odvija u saradnji sa Evropskom komisijom, Generalnim direktoratom Evropske unije za poreze i carine (DG TAXUD) i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori.

Mira POPOVIĆ-MILOVIĆ